


Bibele ea Bana limpho



Noe le Moroallo o Moholo



E ngotsoe ke: Edward Hughes

E tšoantšetsoa ke: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

E nkiloe ke: M. Maillot; Tammy S.

E fetoletsoe ke: www.christian-translation.com

E hlalositsoe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.

Laesense: O na le tokelo ea ho kopitsa kapa ho hatisa pale ena,
ha feela u sa e rekise.

1

Noe e ne e le monna ea
rapelang Molimo. Motho e
mong le e mong o ne a hloile a
bile a sa mamele Molimo. Ka
letsatsi le leng, Molimo o ile a
bua ntho e tšosang. Molimo
o ile a re ho Noe:

"Ke tla
felisa lefatše
lena le khopo."

"Ke lelapa
la hau feela le
tla bolokeha."



2


Modimo o ile a lemoša Noage gore meetsefula a magolo a tla tla a khupetša lefase. "Haha areka ea lepolanka, sekepe se lekaneng lelapa la hau le liphoofole tse ngata," ho laetse Noe. Molimo o ile a fa Noe litaelo tse tobileng. Noe o ile a phathahana!



3

Mohlomong batho ba ile ba soma ha Noe a hlalosa lebaka leo a etsang areka ka lona.

Noe o ile a tsoela pele ho haha. O ne a lula a bolella batho ka Molimo. Ha ho motho ea ileng a mamela.



4

Noe o ne a e-na le tumelo e matla. O ne a lumela ho Molimo leha pula e ne e e-s'o ka e na pele. Haufinyane areka e ne e se e loketse ho jara thepa.




5

Joale liphoofole li ile tsa tla. Modimo o tlišitse mefuta e supileng, mme tse ding tse pedi. Linonyana tse kholo le tse nyane, libatana tse nyane le tse telele li ile tsa tla ka arekeng.




6

Mohlomong batho ba ile ba hooa ba rohaka Noe ha a ntse a belesa liphoofole. Ha baa ka ba khaotsa ho siteloa Molimo. Ha baa ka ba kopa ho kena ka arekeng.




7

Qetellong, liphoofole tsohle le linonyana kaofela li ile tsa kena ka sekepeng. "Kena ka arekeng," Molimo o ile a mema Noe. "Uena le ba lelapa la hau." Noe, mosali oa hae, bara ba hae ba bararo le basali ba bona ba kene ka arekeng. Eaba Molimo o koala lemati!




8




Eaba pula ea na. Pula ea litloebelele e ile ea kolobisa lefatše ka matsatsi a mashome a mane le masiu a teng.

9




Metsi a likhohola a ile a tšoloha metseng le metsaneng. Ha pula e emisa, le lithaba li ne li koahetsoe ke metsi. Ntho e nngwe le e nngwe e phefumolohang moya e ne e shwa.

10



Ha metsi a ntse a phahama, areka e ile ea phaphamala kaholimo. E kanna eaba ho ne ho le lefifi kahare, mohlomong ho le thata, mohlomong ebile hoa tšosa. Empa areka e ile ea sireletsa Noe moroallong.

11




Kamora likhohola tsa likhoeli tse hlano, Molimo A romela moea o omisang. Butle-butle areka e ile ea lula holimo lithabeng tsa Ararate. Noe o ile a lula ka tlung matsatsi a mang a mashome a mane ha metsi a ntse a kokobela.

12

Noe o ile a ntša lekhoaba le leeba ka fensetere e bulehileng ea areka. Ha le se ommeng se hloekileng moo le ka phomolang teng, leeba le ile la khutlela ho Noe.

13



Beke hamorao, Noe o ile a leka hape. Leeba le ile la khutla le e-na le lekhasi le lecha la mohloaare molomong oa lona. Bekeng e hlahlamang Noe o ile a tseba hore lefats'e le omme khutla.


14

Molimo o ile a bolella Noe hore ke nako ea hore a tlohe ka arekeng. Noe le ba lelapa la hae ba ile ba laolla liphoofofo.



15

E tlameha ebe Noe o ile a thaba hakaakang! O ile a aha aletare mme a kgumamela Modimo ya mo pholositseng le ba lelapa la hae hara morwallo o tshabehang.



16


Modimo o ile a tshepisa Noe tshepiso e makatsang. Ha A kaba A hlola A romela moroallo ho ahlola sebe sa motho.



Molimo o fane ka khopotso e kholo ea ts'episo ea hae. Mookoli e ne e le pontšo ea tšepiso ea Molimo.

17

Noe le ba lelapa la hae ba fumane qalo e ncha kamora moroallo. Ha nako e ntse e ea, litloholo tsa hae li ile tsa boela tsa busa lefatše lohle. Lichaba tsohle tsa lefats'e li tsoa ho Noe le bana ba hae.



18

Noe le Moroallo o Moholo


Pale e tsoang Lentsoeng la Molimo, Bibeale,

e fumanoa ho

Genese 6-10

"Ho kena ha Mantsoe a Hao ho fana ka leseli."
Pesaleme ea 119:130

19



3

60

20

Pale ena ea Bibe e re bolella ka Molimo oa rona
ea hlolang ea re entseng le ea batlang hore u mo tsebe.

Molimo oa tseba hore re entse lintho tse mpe, tseo a li bitsang
sebe. Kotlo ea sebe ke lefu, empa Molimo oa u rata haholo O
rometse Mora oa hae ea 'notši, Jesu, ho shoa sefapanong le ho
otloa ka baka la libe tsa hao. Eaba Jesu oa phela 'me o ea hae
Leholimong! Haeba u lumela ho Jesu 'me u mo kope hore au
tšoarele libe, o tla ho etsa! O tla tla mme a phele ka ho wena
hona jwale, mme o tla phela le Yena ka ho sa feleng.

Haeba u lumela hore sena ke 'nete, e-re ho Molimo:
Jesu ea ratehang, ke lumela hore u Molimo, 'me u bile motho ea
shoelang libe tsa ka, 'me joale u ea phela hape. Ka kopo kena
bophelong ba ka 'me u ntšoarele libe tsa ka, e le hore nka ba le
bophelo bo bocha hona joale, 'me ka letsatsi le leng ke il' o ba
le uena ka ho sa feleng. Nthuse ho u mamela le ho u
phelela joaloka ngoana oa hau. Amen.

Bala Bibe 'me u bue le Molimo letsatsi
le letsatsi! Johanne 3:16